


Bugu yanga ya u ranga



Muñadzi wanga.



Mmbwa yanga.



Mukhwama wanga.



Khaphu yanga.





Gebisi yanga.



Tshimange
tshanga.



Mme anga.



Khotsi anga.



Pene yanga.





Thendele yanga.



Ndi a gidima.

Yowee!
Danda!






Nyito dza u vhala nga zwigwada



3

Livhanyani zwifanyiso na maipfi.



muñadzi

tshimange

mmbwā

khaphu

gebisi

pene